

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za





This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS



GAUTENG PROVINCE
EDUCATION
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

FOR ATTENTION**THE CHIEF INVIGILATOR**

SUBJECT / VAK	SESOTHO HL
PAPER / VRAESTEL	1
DATE OF EXAMINATION	25 MAY 2026

There was an error in the above mentioned question paper. This matter was addressed at the Marking Standardisation Meeting.

The error occurred in QUESTION 5.4 where candidates were directed to seek the answer in line 15 instead of line 14.

Ho bile le phoso ya kgatiso ho potso ya 5.4 ka hore bahlahlobuwa ba lebiswe moleng wa 14 empa potso e le ho mola wa 15. Ka hona le se tshwaye potso ya 5.4.

To ensure that candidates are not disadvantaged nor prejudiced in way, you are advised to please ask your subject educator to **ignore QUESTION 5.4** when marking. This question is worth two (2) marks.

In other words, the paper must now be marked out of a total of 68 instead of 70 and then the learners' marks must be converted back to a mark out of 70.

E.g. Should a learner attain $\frac{40}{68}$, then that mark is recalculated as $\frac{41}{70}$.

Use the formula: $\frac{a}{68} \times 100 = b$, then $\frac{b}{100} \times 70 = c$

c is the mark that is entered into SASAMS out of 70.

Thank you for your cooperaton.

pp 

MR JONATHAN WILLIAMS

DIRECTOR: EXAMINATIONS MANAGEMENT

25 May 2026



SA EXAM PAPERS

Proudly South African




TATAISO YA HO TSHWAYA

SESOTHO PUO YA LAPENG

(PAMPIRI YA PELE)

GR12 0625

MARK OUT OF 68	MARK OUT OF 70
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	18
18	19
19	20
20	21
21	22
22	23
23	24
24	25
25	26
26	27
27	28
28	29
29	30
30	31
31	32



SA EXAM PAPERS

Proudly South African

P.T.O.




TATAISO YA HO TSHWAYA

SESOTHO PUO YA LAPENG

(PAMPIRI YA PELE)

GR12 0625

MARK OUT OF 68	MARK OUT OF 70
32	33
33	34
34	35
35	36
36	37
37	38
38	39
39	40
40	41
41	42
42	43
43	44
44	45
45	46
46	47
47	48
48	49
49	50
50	51
51	53
52	54
53	55
54	56
55	57
56	58
57	59
58	60
59	61
60	62
61	63
62	64



SA EXAM PAPERS

Proudly South African

P.T.O.



TATAISO YA HO TSHWAYA

SESOTHO PUO YA LAPENG

(PAMPIRI YA PELE)

GR12 0625

MARK OUT OF 68	MARK OUT OF 70
63	65
64	66
65	67
66	68
67	69
68	70

TLHAHLOBO YA BOHARENG BA SELEMO KEREITE YA 12

PHUPTJANE 2026

TATAISO YA HO TSHWAYA

SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)

PAMPIRI YA PELE (P1)

10 maqephe



SA EXAM PAPERS

Proudly South African

P.T.O.



TATAISO YA HO TSHWAYA

SESOTHO PUO YA LAPENG

(PAMPIRI YA PELE)

GR12 0626

TATAISO YA HO TSHWAYA TEKOKUTLWISISO

- Kaha sepheo e le ho lekola kutlwisiso ya moithuti, mopeleto o fosahetseng le diphoso tsa puo karabong di se ke tsa nkelwa matshwao, ntle le ha diphoso tseo di nyotobetsa moelelo/kutlwisiso. (Diphoso di nne di bontshwe)
- Ha mohlalobuwa a sebedisitse mantswe a tswang puong e nngwe e seng ena a hlalohwang ho yona, mantswe ao a se natswe, hape a se ke a nkelwa matshwao ha karabo e ntse e na le moelelo o utlwahalang. Leha ho le jwalo, haeba lentswe le hlahang puong e nngwe le sebedisitswe temeng ebile le hlahella e le karabo e nepahetseng le fuwe matshwao.
- Bakeng sa potso e bulehileng, mohlalobuwa a se ke a Abelwa matshwao bakeng sa karabo ya E/TJHE kapa KE A DUMELA/HA KE DUMELE. Lebaka/ tshehetso ke yona e lokelang ho Abelwa matshwao.
- Ho se fanwe ka matshwao bakeng sa NNETE/MAFOSI kapa NTLHA/ MOHOPOLO. Lebaka/ tshehetso ke yona e lokelang ho Abelwa matshwao.
- Ha karabo e hloka lentswe le le leng empa mohlalobuwa a fane ka polelo e felletseng, a Abelwe matshwao hafeela lentswe le nepahetseng le sehelletswa mola/qatsohisitswe.
- Ha potso e batla dintlha tse pedi/tharo, mohlalobuwa yena a fane ka dintlha tse fetang tse boletsweng, ho tshwauwe tse pedi/tharo tse qalang.
- Amohela mantswe a hlahang dipuong tse sebediswang mabatoweng a fapaneng.
- Bakeng sa dipotso tse nang le kgetho, ananela tlhaku e emetseng karabo e nepahetseng kapa karabo e ngotsweng ka botlalo.

KAROLO YA A: TEKOKUTLWISISO

POTSO YA 1

TEMA YA A

- 1.1 Phetoho ya Indasteri ya Bone. ✓ (1)
- 1.2 Ke nako eo dintho di seng di etswa ke metjhini e fapaneng/Ke nako eo thekenoloji e seng e ntlafaditswe ka tshebediso ya metjhini/Ke phetoho e tlisitsweng ke thekenoloji ka tshebediso ya metjhini ho etsa mesebetsi e etswang ke batho. ✓✓ (2)
- 1.3 Tshebediso ya diroboto/Bohlale ba maiketsetso/Thuto ya metjhini. ✓✓ (2)
- 1.4 Di ka bebofatsa bophelo ho batho ba qhwadileng/Le bona jwalo ka batho ba bang,ba ka kgona ho fihla dibakeng tseo ba batlang ho ya ho tsona/ho etsa tseo ba lakatsang ho di etsa. ✓✓ (2)
- 1.5 Metjhini ena ya thekenoloji e thusa dingaka dipetlele nakong ya diopereishene/E hlwekisa malapeng/E thusa ka ho fumana diphoso dienjeneng tsa makoloi. ✓✓

[Dikarabo tse nepahetseng tsa bahlahlobuwa di ananelwe]

- 1.6 Tahlehelo ya mesebetsi/Batho ba se nang tsebo ka thekenoloji ena ba ka salla morao, ha una feela ba nang le tsebo ka thekenoloji. ✓✓ (2)



TATAISO YA HO TSHWAYA

SESOTHO PUO YA LAPENG

(PAMPIRI YA PELE)

GR12 0626

- 1.7 Thekenoloji e amahana le maelana hobane e na le melemo ya ho bebofatsa maphelo a batho ha ka hlakoreng le leng bobbe e le ho fedisa mesbetsi ya batho. ✓✓✓ (3)
- 1.8 Re lokela ho ba le bokgoni bo botjha ba ho ruta ka dijitala, e leng ho ruta ka disebediswa tse kang semateboto, lepothopo, dithaboletse le Yutjhupu. ✓✓
[Dikarabo tse nepahetseng tsa bahlahlobuwa di ananelwe] keep it bold (2)
- 1.9 D/Hobane ha e kgone ho bua. ✓✓ (2)
- 1.10 Maikutlo a thabo/nyakallo diphetoho tsena di bebofatsa bophelo kapa ho nolofatsa bophelo kapa mosebetsi hobane ho se ho sebetsa metjhini.

KAPA

Maikutlo a ngongorehisang/tsistsipano/tshabo

– Batho ba tla fellwa ke mesebetsi/Ho tla ba le tlhokeho ya mesebetsi./Ho tla ba le bofuma bo bongata. ✓✓ (2)

TEMA YA B

- 1.11 Roboto e sebetsang ka khomphuta/komporo. ✓✓ (2)
- 1.12 Ho na le diofisi tse ding/komporo tafoleng/ke ka ofising, ho na le ditafole, dipene le buka tafoleng. ✓✓
- [Tshwaya e le nngwe feela] keep bold (2)
- 1.13 Roboto e shebile/khomphuta/e tsepamisitse mahlo a yona ho khomphuta ✓ (1)
- 1.14 Tjhe, **ha ho amohelehe** hobane phetoho ena e etsa hore batho ba fellwe ke mesebetsi/E tlisa bofuma/ tlhopheho. ✓✓ (2)
- 1.15 TEMA YA A e bua ka mesebetsi e etswang ke metjhini maphelong a batho ha TEMA YA B e bontsha roboto e etsang mesebetsi ya batho. ✓✓✓ (3)

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 30



SA EXAM PAPERS

Proudly South African



TATAISO YA HO TSHWAYA

SESOTHO PUO YA LAPENG

(PAMPRI YA PELE)

GR12 0626

KAROLO YA B: KGUTSUFATSO**POTSO YA 2****TEMA YA C**

Thuto ya thekenoloji e tshwanela ho qala dikolong tse tlase. ✓ E etsa hore baithuti ba hlolehe ho iketsetsa mesebetsi ka bo bona. ✓ Baithuti ba sa ithuteng ba ngola dikarabo ka bonokwane. ✓ Al e ka fana ka tlhahisoleseding eo e seng ya nnete, e sa netefatswang. ✓ Bokgoni ba ho sebetsa mmoho le baithuti ba bang bo a fokotseha. ✓ Al e ama boleng ba tshebetso ya moithuti ka tsela tse fapaneng. ✓ Baithuti ba ka senyeha maikutlo ka lebaka la ho batla ho fihla boemong boo Al e bo etsang. ✓

[Palo ya mantswe: 87]

QOTSO		DINTLHA	
1	Thuto ya Al e lokela ho qala dikolong tsa motheo mme sena se ka thusa baithuti ho tlwaela thekenoloji.	A	Thuto ya thekenoloji e tshwanela ho qala dikolong tse tlase.
2	Ho itshetleha haholo ka Al, ho fokotsa bokgoni ba ho nahana ka botebo.	B	E etsa hore baithuti ba hlolehe ho iketsetsa mesebetsi ka bo bona.
3	Keketseho ya boitaolo bo bobele ha baithuti ba ho qhekella ka ho kopitsa dikarabo ntle le ho ithuta. Ho boetswe ho hlaloswa hore Al e ka baka phapang pakeng tsa batho ba nang le boiphihlelo ka thekenoloji.	C	Baithuti ba sa ithuteng ba ngola dikarabo ka bonokwane.
4	Al ka nako tse ding e ka fana ka tlhahisoleseding e fosahetseng kapa e sa nepahalang mme baithuti ba ka e nka e le nnete hobane e bonahala e hlophisitswe hantle.	D	Al e ka fana ka tlhahisoleseding eo e seng ya nnete, e sa netefatswang.
5	Baithuti ba sebedisa Al ho phetha mosebetsi, ho araba dipotso le ho ngola diasanementa mme sena se fokotsa bokgoni ba ho sebetsa mmoho le baithuti ba bang.	E	Bokgoni ba ho sebetsa mmoho le baithuti ba bang bo a fokotseha.
6	Al e ka phahamisa kapa ya theola boleng ba mosebetsi wa moithuti.	F	Al e ama boleng ba tshebetso ya moithuti ka tsela tse fapaneng.
7	Baithuti ba bang ba ikutlwa ba tlameha ho ntlafatsa mesebetsi ya bona ho fihla boemong boo Al e bo etsang mme sena se ka baka ho imelwa le ho sithabela maikutlo ho baithuti.	G	Baithuti ba ka senyeha maikutlo ka lebaka la ho batla ho fihla boemong boo Al e bo etsang.

Proudly South African

Mantswe a 87



TATAISO YA HO TSHWAYA

SESOTHO PUO YA LAPENG

(PAMPRI YA PELE)

GR12 0626

HO TSHWAYA KGUTSUFATSO

Ho tshwauwa ha kgutsufatso ho itshetlehole hodima ho kenyeletsa dintlha tse supileng tse hlokwang ke potso 2.

Qotso: Polelo ha e ntse e le jwalo kaha e tswa temeng.
Polelo e fokoditsweng feela dikotwana tsa mantswe empa e ntse e na le tlhahlamano e tshwanang ya mantswe ho tswa temeng.

Polelo e fokoditsweng feela dikotwana tsa mantswe empa e ntse e na le tlhahlamano e tshwanang ya mantswe ho tswa temeng.

Ntlha: Polelo e bopilweng ka tsela e fapaneng le ya sethato feela e ntse e arabela potso.

Polelo e nang le tlatsetso ya mantswe a mang kapa tshebediso ya mahlalosongwe feela e ntse e arabela potso.

- **Kabo ya matshwao:**
 - Matshwao a 7 bakeng sa dintlha tse 7 (ntlha e le 1 bakeng sa ntlha ya sehlooho).
 - Matshwao a 3 bakeng sa puo.
 - **Matshwao kaofela: 10**
- **Kabo ya matshwao ha bahlahlobuwa ba sebedisitse mantswe a bona:**
 - Ha dintlha tse 1 – 3 di nepahetse: fana ka letshwao le 1
 - Ha dintlha tse 4 – 5 di nepahetse: fana ka matshwao a 2
 - Ha dintlha tse 6 – 7 di nepahetse: fana ka matshwao a 3
- **Kabo ya matshwao a puo ha bahlahlobuwa ba sebedisitse diqotso di le jwalo:**
 - Diqotso tse 6 – 7: se fane ka matshwao bakeng sa puo.
 - Diqotso tse 4 – 5: fana ka letshwao le 1 bakeng sa puo.
 - Diqotso tse 2 – 3: fana ka matshwao a 2 bakeng sa puo.

Dintlha	Tse iqapetsweng	Tse qotsitsweng di le jwalo
Matshwao a dintlha		
Matshwao a qotso		
Matshwao a puo		

Mohlala

Puo	Polelo/Polelwana			Palo ya mantswe
Sesotho	Ke	a	tsamaya	3

- **Palo ya mantswe**
 - Batshwai ba lokela ho nnetefatsa palo ya mantswe a sebedisitsweng.
 - Se ke wa hula matshwao ha eba baithuti ba sa bontsha palo ya mantswe. a sebedisitsweng kapa ha eba palo ya mantswe a sebedisitsweng e ngotswe. e fosahetse. Ha palo ya mantswe e tlotse moedi o boletsweng, bala ho fihlela palong ya mantswe a benilweng, ebe o emisa moo.



SA EXAM PAPERS

Proudly South African

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 10



TATAISO YA HO TSHWAYA

SESOTHO PUO YA LAPENG

(PAMPIRI YA PELE)

GR12 0626

KAROLO YA C: DIBOPEHO LE DITLWAELO TSA TSHEBEDISO YA PUO**POTSO YA 3 : PAPATSO**

- 3.1 Ke ho hohela ba batlang ho nka maeto ka sefofane. ✓✓ (2)
- 3.2 Setshwantsho le mongolo/fonte tse fapaneng. ✓✓ (2)
- 3.3 O fana ka tiisetso ya hore o tla fihla ka potlako mme o bolokehile. ✓✓ (2)
- 3.4 Ha o batla tshebeletso ya bona, o ka ikopanya le bona nomorong ya mohala kapa websaeteng ya bona/**Ke hore o ka iphumanela tlhahisoleseding e batsi le ho iketsetsa diphuputso ka tshebetso ya bona/skytlineair.** ✓✓ (2)
[Tshwaya e le nngwe feela] keep bold
- 3.5 Maikutlo a thabo, hobane ba fana ka tiisetso ya hore ke tla fihla ka pele hape ke bolokehile./Ke lakatsa/**labalabela** ho palama sefofane **se bolokehileng.** ✓✓ (2)
[10]

POTSO YA 4: KHATHUNU

- 4.1 Sena se bolela hore AI ke yona e seng e etsa mesebetsi e neng e etswa ke batho/AI e nketse batho mesebetsi. ✓✓ (2)
[Tshwaya e le nngwe feela] keep bold
- 4.2 Mokhathunu o re hlokomedisa hore AI e phetha mesebetsi e neng e etswa ke batho. ✓✓ (2)
[Dikarabo tse ding tsa bahlahlobuwa di ananelwe] keep bold
- 4.3 Monna enwa o bonahala a tshohile/A maketse/O tonne mahlo hobane o makatswa ke ho lelekwa mosebetsing ke AI/O tshohile hobane sebaka sa hae se nkuwa ke AI. ✓✓ (2)
- 4.4 C/O nketswe mosebetsi ke AI. ✓✓ (2)
- 4.5 Ke maikutlo a ho sarelwana/A bohloko hobane AI le ha e bebofatsa mosebetsi empa e etsa hore batho ba lahlehelwe ke mesebetsi, sena se tlo etsa hore ho be le bofuma le tlala. (2)
[10]



SA EXAM PAPERS

Proudly South African



TATAISO YA HO TSHWAYA

SESOTHO PUO YA LAPENG

(PAMPIRI YA PELE)

GR12 0626

POTSO YA 5: TEMA YA PROSA**TEMA YA F**

- 5.1 Mongodi o sebedisitse lentswe 'pharela' hobane bonokwane ke bothata bo nammeng naha ka bophara/bothata hohle. ✓✓ (2)
- 5.2 Lebotsi le sebedisitswe ka sepheo sa ho ipotsa hore bonokwane bona bo tla fela neng/bo tla rarolleha na. ✓✓ (2)
- 5.3 Mongodi o qadile polelo ka kotsi e nngwe hobane eo a buileng ka yona ha se yona feela/ **ho ntse ho na le tse ding**. ✓✓ (2)
- 5.4 Se tshwaye potso ena. (2)
- 5.5 Ho etsa bonokwane ba ho utswa tjhelete tsa batho ka tshebediso ya thekenoloji/ ho qhekella batho ho tsetela tjhelete tsa bona dibakeng tseo e seng tsa nnete. ✓✓ (2)
- [10]**

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 30**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 70****SA EXAM PAPERS**

Proudly South African